Sindhi

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie artikel handel oor die taal. Vir die etniese groep, sien Sindhi's.

Sindhi (سنڌي, सिन्धी, [illegible], ਸਿੰਧੀ, سندھی, સિન્ધી) is 'n Indo-Ariese taal wat deur sowat 24,6 miljoen mense, veral Sindhi's, in Wes-Indië en Pakistan gepraat word.

Sindhi **سنڌي, सिन्धी, [illegible], ਸਿੰਧੀ, سندھی, સિન્ધી**	
Gepraat in:	🟧 Indië 🟩 Pakistan
Gebied:	Suid-Asië
Totale sprekers:	24,6 miljoen[1]
Taalfamilie:	Indo-Europees Indo-Irannees Indo-Aries Noordwes-Indo-Aries Sindhi **Sindhi**
Skrifstelsel:	Arabiese alfabet, Devanagari, Khudabadi, Laṇḍā, Gurmukhi
Amptelike status	
Amptelike taal in:	🟧 Indië[2] 🟩 Pakistan ▪ 🟩 Sindh
Gereguleer deur:	Sindhi Language Authority (Pakistan) Indian Institute of Sindhology (Indië)
Taalkodes	
ISO 639-1:	`sd`
ISO 639-2:	`snd`
ISO 639-3:	`snd (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=snd)`

Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.



Die woord "Sindhi" in Arabiese skrif


Sowjetunion
China
Afghanistan
Iran
Pakistan
Indien
Pakistan
Ethnolinguistische Karte
Iranische Völker Indo-arische Völker
Belutschen
Paschtunen
Punjabi
Sindhi

Verspreiding van etniese groepe in Pakistan volgens die CIA in 1980

Sindhi is een van die amptelike tale van Indië naas Engels en Hindi en van die Pakistanse provinsie Sindh saam met Oerdoe. In Indië is Sindhi 'n amptelike taal op federale vlag, maar nie in een van die Indiese deelstate nie. Dit is die naaste verwant aan Dogri en Pandjabi.

In Pakistan word Sindhi veral in die Arabiese alfabet geskryf, terwyl Hindoes die Devanagari-alfabet gebruik. Van die historiese alfabete sluit in Khudabadi, Laṇḍā en Gurmukhi.

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Sindhi" (https://www.ethnologue.com/language/snd) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20200509090526/https://www.ethnologue.com/language/snd) vanaf die oorspronklike op 9 Mei 2020. Besoek op 9 Augustus 2019.
2. (en) "The Constitution of India" (https://web.archive.org/web/20140909230437/http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf) (PDF). Regering van Indië, Departement van Reg en Justisie. 1 Desember 2007 [1950]. Geargiveer vanaf die oorspronklike (http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf) (PDF) op 9 September 2014.

Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Sindhi.
- (en) "Sindhi language" (https://www.britannica.com/topic/Sindhi-language). Encyclopædia Britannica. Besoek op 9 Augustus 2019.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindhi&action=edit).

v · t · e (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Tale_van_Indi%C3%AB&action=edit)

Amptelike tale van Indië

Amptelike tale	Engels • Hindi
Nasionale tale	Assamees • Bengaals • Bodo • Dogri • Gujarati • Hindi • Kannada • Kasjmiri • Konkani • Maithili • Malayalam • Marathi • Meitei (Manipuri) • Nepalees • Oerdoe • Oriya • Pandjabi • Sanskrit • Santali • Sindhi • Tamil • Telugu



Normdata	NDL: 00571190 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00571190)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindhi&oldid=2214925"

Die bladsy is laas op 23 Junie 2020 om 21:00 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.